



## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

BIOMONITORING ŽIVOTNE SREDINE

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**

ne popunjavati

**3. Ciklus studija:**

1

**4. Bodovna vrijednost ECTS:**

3

**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni       Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

Nema vezanih predmeta.

**7. Ograničenja pristupa:**

Nema.

**8. Trajanje / semestar:**

1

8

**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

2
0
1

9.2. Auditorne vježbe:

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

**10. Fakultet:**

Prirodno-matematički fakultet

**11. Odsjek / Studijski program:**

Biologija/Biologija/primijenjena

**12. Odgovorni nastavnik:**

dr.sc. Jasmina Kamberović, docent

**13. E-mail nastavnika:**

**14. Web stranica:**

www.pmf.untz.ba

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Sticanje znanja o pojmovima monitoringa, biomonitoringa, bioindikatora i bioaplikacije. Sticanje znanja o laboratorijskim postupcima i metodama u biomonitoringu. Usvajanje znanja o ekološkim aplikacijama u ocjeni stanja kopnenih i vodenih ekosistema.

**16. Ishodi učenja:**

Studenti će steći teorijska i aplikativna znanja u oblasti procjene stanja okoliša po osnovu bioindikatora. Studenti će steći vještine u planiranju, realizaciji i interpretaciji rezultata biomonitoringa kopnenih i terestričnih ekosistema. Studenti će razviti kritičko razumijevanja koncepata vezanih za zaštitu okoliša, steći sposobnost prikupljanja i obrade podataka u okviru biomonitoringa.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

## Teorijska nastava

Monitoring, sistem monitoringa, cilj monitoringa. Bioindikatori. Izbor mjernih mesta i njihova reprezentativost. Mahovine, lišajevi, vaskularne biljke i životinje kao bioindikatori kvaliteta vazduha. Biološke metode za određivanje stepena zagađenosti vazduha. Bioindikatori u akvatičnim ekosistemima. Upotreba algi, cijanobakterija, vaskularnih biljaka i životinja u bioindikaciji kvaliteta vode tekućica i stajačica. Saprobnici i trofički sistem. Autopurifikacija. Bioindikatori zagađenosti zemljišta. Studije za testiranje toksičnosti i »bioassay« eksperimenti. Struktura zajednice kao bioindikator. Zakonske regulative u monitoring sistemu vodenih i kopnenih ekosistema.

## Praktična nastava

Mahovine, lišajevi i vaskularne biljke u procjeni kvaliteta zraka. Biološke metode ocjene stanja kvaliteta vode. Biološke metode ocjene kvaliteta zemljišta. Testiranje toksičnosti otpadnih voda. »Bioassay« eksperimenti.

**18. Metode učenja:**

Metod izlaganja i metod razgovora – izvođenje predavanja

Metod izlaganja, demonstrativne metode, metode percepcije, laboratorijske metode obrade uzoraka, metode mikroskopiranja, metode mjerenja, metode terenskih istraživanja, metode analize i sinteze rezultata – izvođenje vježbi.

Studenti su obavezni prisustvovati na svim vježbama i minimalno na 80% predavanja. Izostanci studenata sa laboratorijskih vježbi trebaju biti opravdani i nadoknađeni.

**19. Objasnjenje o provjeri znanja:**

Pismena provjera znanja: Test, Kolokvij i Završni usmeni ili pismeni ispit

Test obuhvata provjeru znanja iz prvih 5 održanih metodskih jedinica i nosi 20 bodova.

Kolokvij vježbi/praktični ispit se održava poslije održanih vježbi i nosi 20 bodova. Seminarski rad ili studentski projekat se budi sa 5 bodova, a urednost pohađanja nastave sa 5 bodova.

Završni ispit se budi sa 50 bodova, obuhvata gradivo preostalih 10 nastavnih jedinica i održava se usmeno ili pismeno. Minimalan broj bodova na završnom ispit je 25.

Konačni uspjeh studenta izražava se brojnom, opisnom ili slovnom ocjenom, prema sljedećoj skali:

Broj ostvarenih bodova-Brojna ocjena-Opisna ocjena-Slovna ocjena

0-53 5 (pet) ne zadovoljava F

54-64 6 (šest) dovoljan E

65-74 7 (sedam) dobar D

75-84 8 (osam) vrlodobar C

85-94 9 (devet) izvanredan B

95-100 10 (deset) odličan A

Konačnu ocjenu student dobije sabiranjem pojedinačnih bodova dobivenih u svim oblicima provjere znanja u toku semestra. Ako student nije zadovoljan konačnom ocjenom, može poništiti bodove završnog ispita i isti raditi ponovo u popravnom terminu.

Ukoliko student za vrijeme ispita bude prepisivao ili koristio različita tehnička pomagala biti će udaljen sa ispita, a njegov rad se neće bodovati.

**20. Težinski faktor provjere:**

Ocjena na ispitu se utvrđuje prema sljedećoj skali:

Način bodovanja aktivnosti studenata

Kriterij	Maksimalan broj bodova
----------	------------------------

Urednost pohađanja nastave	5
----------------------------	---

Test	20
------	----

Praktični ispit /kolokvij vježbi	20
----------------------------------	----

Seminarski rad/projekat	5
-------------------------	---

Završni ispit	50
---------------	----

Ukupno	100
--------	-----

**21. Osnovna literatura:**

Cvijan, M. (2000): Ekologija zagađenih sredina, bioindikatori i monitoring sistem. Beograd.

Markert, B. A., Breure, A. M. and Zechmeister, H. G. (2003): Bioindicators & Biomonitoring, Principles, Concepts and Applications. – Elsevier.

**22. Internet web reference:**

Po uputama predmetnog nastavnika, i u skladu sa nastavnim jedinicama.

**23. U primjeni od akademske godine:**

2018/2019

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**

03.04.2108.